

t30_group_5

(TMZeULY2jULr2p5tMZMceMwEhqKUfWmRfHW)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_5 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_group_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_group_3 \\ X0 (k2_group_1 X0 X1) X2 = k2_group_1 X0 (k2_group_3 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k2_group_3 \\ X0 (k2_group_3 X0 X1 X2) (k2_group_1 X0 X2) = X1) \wedge (k2_group_3 X0 (\\ k2_group_3 X0 X1 (k2_group_1 X0 X2)) X2 = X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k2_group_5 \\ X0 X1 X2 = k6_algstr_0 X0 (k2_group_3 X0 (k2_group_1 X0 X2) X1) X2) \wedge \\ (k2_group_5 X0 X1 X2 = k6_algstr_0 X0 (k2_group_1 X0 X1) (k2_group_3 \\ X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (\\ u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ (k2_group_3 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v2_group_1 X0) \wedge \\ & ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 (k2_group_1 X0 X1) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_group_5 \\ & X0 X1 (k2_group_3 X0 X2 (k2_group_1 X0 X1)) = k2_group_5 X0 X2 (k2_group_1 \\ & X0 X1)))) \end{aligned}$$